

0-3 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Paglihok		
Samtang nag-ubo, motukod sa iyang mga bukton		
Samtang nag-ubo, moisa ug motuyhakaw sa iyang ulo		
Makalihok sa iyahang mga kumo gikan sa serado ngadto sa pag-abli		
Makadala sa iyang mga kamot ngadto sa baba		
Makaisa sa iyang mga tiil ug kamot gikan sa iyang gihigdaan kung malipay		
Igbalati		
Samtang naghigda, makasunod ug tan-aw sa dulaan nga ipaagi sa iyang panan-aw gikan sa usa ka kilid ngadto sa pikas		
Samtang naghigda, mosulay ug kab-ot sa dulaan nga ipakita ibabaw sa iyang dughan		
Samtang naghigda, motan-aw sa mga nawong o mga dulaan nga dili maghiwi ang ulo		
Makalma pinaagi sa pagduyan, paghikap, ug hinay nga mga tingog		
Ganahan ug ilihok ilihok e.g. iuntol untol sa tuhod		
Komunikasyon		
Moharong ug tan-aw sa imong mga mata		
Lahi lahi ang klase sa hilak depende sa gikinahanglan, e.g. gigutom vs. gikapoy		
Mokatawa, mag "coo"		
Molingi sa gigikanan sa tingog		
Mohilom o mongisi kung makadungog ug tingog		
Magpakitag interes sa pagtan-aw sa nawong		
Pagpakaon		
Motutoy sa suso o sa bibiron kung ipaduol kini sa baba		
Molihok ang dila aron pagsupsop		
Moinom ug 2 oz. to 6 oz. nga gatas kada patutoy, kaunom sa usa ka adlaw		
Maayo ang pagsupsop ug pagtulon matag panahon sa pagtutoy		

4-6 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Paglihok Mokab-ot sa dulaan nga ibutang sa iyang tiyan Samtang naghayang, maka balhin balhin sa dulaan gikan sa usa ka kamot ngadto sa usa Samtang naghayang, mokab-ot sa iyang mga tiil aron sa pagdula-dula niini. Mosuporta sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga kamot samtang naglingkod Makaligid gikan sa kulob, pahayang ug balik sa kulob Samtang nagtindog nga adunay nagsuporta, maka butang ug gibug-aton sa iyang mga tiil		
Igbalati Mogamit sa duha ka kamot sa pagkupot ug pag tan-aw sa dulaan Kasagaran malipayon kung wala gikapoy o gigutom Ibutang ang kamot, o maskin unsa ang makubtan, sa baba Mapakalma pinaagi sa pagduyan, paghikap o sa hinay nga mga tingog Dili saputon sa adlaw adlaw nga mga tingog Ganahan sa klase klase nga mga paglihok kaniya		
Komunikasyon Magsugod na ug sulti ug mga consonant sounds, sama sa "da, da, da" ug uban pa Maghimo ug lain lain nga mga tingog aron mapakita ang iyang gibati Mag "babble" o magyama yama aron mahatagan ug atensyon Maminaw ug motubag kung pakigsultihan Mopakita ug reaksyon sa kalit nga mga tingog o saba Maka matikod sa mga dulaan nga motingog		

4-6 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Pagpakaon		
Magpakitag interes sa pagkaon		
Mo abri sa baba kung maduol ang kutsara		
Mobalhin balhin sa dinugmok nga pagkaon gikan sa atubangan sa baba padulong sa likod		
Mosugod na ug kaon ug lugaw o cereal ug mga dinugmok nga pagkaon		

7-9 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyon ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Paglihok		
Makalingkod na nga dili hawiran, manghawid o mosandig		
Samtang naglingkod, makakab-ot na sa mga dulaan nga dili matumba		
Makabangon na gikan sa hayang o kulob nga posisyon ngadto sa paglingkod		
Magsugod na ug lihok ginamit ang ilis ilis nga paglihok sa mga kamot ug tiil e.g. mokamang, modahik		
Mo-isa na sa ulo ug mo tukod sa iyang siko sa panahon sa Tummy Time		
Mosunod ug tan-aw sa mga butang samtang naglingkod		
Mopakita ug mas dugang nga control samtang nagligid o naglingkod		
Mopunit sa gagmay nga mga butang pinaagi sa kumagko ug mga tudlo		
Diha sa simple nga panagdula, mosundog sa uban		
Igbalati		
Motan aw ug modiskubre ug maayo sa usa ka butang ginamit ang duha ka kamot ug baba		
Mopakli ug dungan sa daghang tipug-ok nga panid sa libro		
Mag eksperimento sa gikusgon sa pagpunit sa lain laing mga butang		
Motan-aw sa mga talan awon o mga butang, malayo man o maduol		
Motan aw ug maayo sa porma , gidak-on ug grano sa mga dulaan ug sa iyang palibot		
Motan-aw sa palibot gikan sa nagkalahi lahi nga mga posisyon - naghayang o nagkulob, naglingkod, nagkamang ug nagtindog nga gihawiran		
Ganahan sa mga lain-laing lihok - pagpa-untol untol ug pagduyan duyan		

7-9 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Komunikasyon		
Mosundog sa mga tingog		
Mopakitag mas daghan pa nga klase sa pagtingog ug paggamit sa mga syllables sa pag-babble o pagyamayama		
Magtubag tubag kung pakigsultihan		
Makaila sa tingog sa iyang ngalan		
Motan-aw sa mga pamilyar nga mga butang o tawo kun hinganlan kini		
Makasunod sa simple nga mga sugo kung ubanan kini sa pagsenyas		
Makaila sa mga simple ug kasagarang gigamit nga mga pulong		
Makagamit ug simple nga mga sinyas sama sa paglingo lingo alang sa "dili"		
Feeding		
Kung maglingkod, makahawid ug maka-inom gikan sa bibiron		
Mokaon na sa mga mas lapot ug dinugmok nga pagkaon		
Ganahan mag-paakpaak ug mga butang o dulaan nga makamasahe sa sakit nga mga lagos sa panahon sa pag-ngipon		
Dugay magutman pagkahuman ug kaon		
Mosugod na ug pangita ug pagkab-ot sa mga butang sama sa pagkaon nga anaa sa iyang duol		
Magpakita ug reaksyon sa mga bag-ong mga baho ug mga lami		

Panid 2

10-12 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Paglihok		
Mobutang sa mga butang ngadto sa usa ka sudlanan nga dako ang baba		
Mogamit sa kumagko ug ikaduhang tudlo aron mopunit ug gagmay nga mga butang		
Mobira sa iyang kaugalingon aron sa pagtindog ug molakaw nga mag-gabay sa mga lingkoranan		
Motindog nga siya ra ug magsugod naglakaw nga siya ra usab		
Mag usab usab ang posisyon aron pag tan-aw sa palibot ug pagkuha sa gustong kuhaon		
Makabalanse na kung molabay ug butang samtang naglingkod		
Mopakpak sa iyang mga kamot		
Igbalati		
Ganahan maminaw ug mga kanta		
Usisahon ang mga dulaan pinaagi sa mga kamot ug baba		
Mokamang padulong o palayo sa mga butang nga makita sa layo		

10-12 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Komunikasyon		
Makasabot ug mogamit sa mga pulong "dada" o "mama"		
Mosundog ug mga tingog sa paglitok		
Adunay mga tingog ug mga ritmo sa pagsulti ang pagyamayama		
Makasabot na sa "dili"		
Mosunod sa simple nga mga sugo e.g. "ali diri"		
Motan-aw sa asa ka nag tan-aw ug nagtudlo		
Taas taas na ang I-yamayama ug makig-estorya		
Mosulti ug usa o duha ka pulong		
Mogamit na sa mga kamot kung mopadayag sa unsay iyang gusto e.g. "moisa sa kamot kung gusto magpakugos"		
Pagpakaon		
Kabalo na mokaon nga magkinamot		
Mokaon ug ubay ubay na nga pagkaon		
Makagamit na ug baso nga walay takob		
Mosulay na ug kaon sa mga humok nga pagkaon sama sa utanon, humok nga mga prutas, ug mga pagkaon nga mahimo lang kuptan sa kamot (hiniwa-hiwa nga saging, nilutong pasta)		
Mosugod na ug kaon nga siya ra gamit ang kubyertos		
Ganahan ug lain lain nga mga baho ug lami		

13-18 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Paglihok		
Makalakaw nga siya ra nga talagsa ra matumba		
Mopungko aron pagpunit ug dulaan		
Makapatong ug duha ka butang o bloke		
Igbalati		
Aduna nay regular nga iskedyul sa pagkatulog		
Motabang sa pag-suot ug paghubo sa iyang sinina		
Mokaon na ug lain laing mga pagkaon		
Komunikasyon - Pag-abot ug 15 ka Bulan		
Makagamit na ug 5-10 ka mga pulong		
Mosundog ug mga simple nga mga pulong ug aksyon		
Makahimo na ug aksyon inubanan sa mga tingog		
Kanunay nga makasunod sa simple nga mga direksyon		
Magpakita ug kaikag sa pagtan-aw ug mga litrato		
Makahibalo ug 1-2 ka parte sa lawas kung hingnanlan kini		
Makasabot na ug mga 50 ka mga pulong		

13-18 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Komunikasyon - Pag-abot ug 15 ka Bulan		
Makatubag na sa mga simpleng pangutana		
Mosumay sa mga pulong nga madungog gikan sa uban		
Magpadayon sa iyang pag-yamayama		
Motudlo sa mga nailhang mga butang ug mga tawo sa litrato		
Makasabot sa "sa sulod" ug "sa ibabaw"		
Motubag sa mga pangutana nga nagkinahanglan ug oo/dili nga tubag pinaagi sa paglingo-lingo/pagyango sa ulo		
Pagpakaon		
Nagkadaghan ang kan-on nga mga ginagmay nga hiniwa nga mga pagkaon		
Makahawid ug makainom gikan sa baso nga adunay hawiranan		

19-24 Ka Bulang Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an



Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Komunikasyon pag-abot ug 21 ka Bulan		
Makagamit ug mga 50 ka mga pulong		
Kanunay nga mosundog ug mga bag-o nga mga pulong		
Makangalan ug mga butang ug mga litrato sa butang		
Makasabot na sa mga pulong nga ako, ikaw, akoa		
Paspas nga makasabot sa bag o nga mga pulong		
Maka-ila ug 3-5 ka mga parte sa lawas		

	OO	DILI
Komunikasyon -Pag abot ug 24 ka Bulan		
Mogamit ug mga aksyon ug mga pulong kung magdula dula		
Mosulti na ug mga pulong nga tagduha duha		
Mogamit na ug ako, ikaw , akoa		
Makasabot sa mga pulong nga nagpasabot ug aksyon e,g. lukso, dagan		
Makasunod na ug tag-duha ka sugo, e,g, " Punita kanang imong coat ug dad-a diri nako."		
Ganahan maminaw ug mga estorya.		



2-3 ka Tuig nga Listahan sa mga Tamdanan sa Kalambo-an

Ang tanang mga tamdanan sa kalambo-an sa bata gisuportahan sa mga nakit-an sa American Academy of Pediatrics. Gamita kini nga listahan sa mga tamdanan sa pagsunod sa kalambo-an sa inyong anak. Kung inyong makita nga ang inyong anak wala nakakab-ot sa iyang mga milestones, dad-a kini nga listahan ngadto sa inyong doctor o pediatriyan aron madiskusyohan ang inyong mga nakita ug mga kahingawa.

	OO	DILI
Komunikasyon – pag abot ug 30 ka bulan		
Kanunay na Mogamit ug 2-3 ka pulong nga pakig-estorya		
Mogamit na sa pulong nga “sa sulod” ug “sa ibabaw”		
50% sa iyang sinultihang masabtan na sa tigbantay		
Makahimo ug 2 ka lahilahi nga sugo, e.g. “Ihatag nako ang imong bola dayon kuhaa imong coat.”		
Makasabot na ug mga ngalan ug mga puling ngalan		
Makasabot ug unsa ang “akoa” ug “imoha”		

	OO	DILI
Komunikasyon - Pag abot ug 36 ka bulan		
Mangutana ug “unsa’ ug “asa” nga mga pangutana		
Makabalo na sa termino kun daghan ang hisgotan, e.g. “mga iro”		
Kasagaran sa isulti masabtan sa tigbantay		
Makasabot sa kasagaran nga mga simple nga mga pahayag		
Makasabot sa simple nga mga konsepto apil na ang mga kolor, lugar, oras		
Makasabot ug “ngano” nga mga pangutana		